

INSTRUKCIJA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA INSTRUKCIJE O POSTUPKU OBRAČUNA, NAPLATE I ISPLATE ZATEZNE KAMATE*

("Službeni glasnik BiH", broj 60/24)

Član 1.

U Instrukciji o postupku obračuna, naplate i isplate zatezne kamate ("Službeni glasnik BiH", broj 2/23), u članu 3. stav (1) tačka k) poslije riječi: "prihoda" interpunkcijski znak tačka se zamjenjuje interpunkcijskim znakom tačka sa zarezom.

Poslije tačke k) dodaje se nova tačka 1) koja glasi: "1) "plaćanje" znači sve vrste namirenja duga."

Član 2.

U članu 7. stav (1) tačka a) poslije riječi: "povrata" dodaju se riječi: "indirektnog poreza", a veznik "i" se zamjenjuje interpunkcijskim znakom tačka sa zarezom.

U tački b) na kraju teksta, briše se interpunkcijski znak tačka i dodaju se riječi: "kao i teret prinude." i interpunkcijski znak tačka sa zarezom.

Poslije tačke b) dodaju se nove tač. c) i d) koje glase:

"c) iznos neosnovano izvršene uplate iz člana 15. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja koji nije vraćen u zakonom propisanom roku;

d) troškovi garancije koja je podnesena da bi se spriječilo izvršenje rješenja, ako su rješenje ili iznos duga poništeni rješenjem UIO ili odlukom suda."

Član 3.

U članu 8. stav (1) tačka d) mijenja se i glasi:

"d) obveznik koji je platio dodatno utvrđenu obavezu koja je poništena rješenjem UIO ili odlukom nadležnog suda;"

U tački f) poslije riječi: "Hercegovini", interpunkcijski znak tačka se zamjenjuje interpunkcijskim znakom tačka sa zarezom.

Poslije tačke f) dodaju se nove tač. g) i h) koje glase:

"g) fizičko ili pravno lice koje je izvršilo neosnovanu uplatu koja mu nije vraćena u zakonom propisanom roku;

h) obveznik koji je platio troškove garancije da bi se spriječilo izvršenje rješenja ako su rješenje ili iznos duga poništeni rješenjem UIO ili odlukom suda."

Član 4.

U članu 9. stav (1) tačka a) riječi: "od prvog dana" se brišu.

Tačka d) mijenja se i glasi:

"d) obvezniku iz člana 8. stav (1) tačka d) ove instrukcije, od dana plaćanja dodatno utvrđene obaveze do dana isplate sa Jedinstvenog računa odnosno do dana dospijeca duga koji je namiren iz sredstava prethodno korištenih za plaćanje poništene obaveze;"

U tački f) poslije riječi: "povrata", interpunkcijski znak tačka se zamjenjuje interpunkcijskim znakom tačka sa zarezom.

Poslije tačke f) dodaju se nove tač. g) i h) koje glase:

"g) licu iz člana 8. stav (1) tačka g) ove instrukcije, od dana isteka zakonom propisanog roka za povrat do dana izvršenja povrata;

* Instrukcija je objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 60/24 od 6. septembra 2024. godine, a stupila je na snagu 14. septembra 2024. godine.

h) obvezniku iz člana 8. stav (1) tačka h) ove instrukcije, od dana plaćanja troškova garancije do dana namirenja troškova garancije."

Član 5.

U članu 10. stav (3) riječi: "nadležnoj organizacionoj jedinici Odsjeka za poreze ili Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika" se zamjenjuju riječima: "Grupi za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu".

Član 6.

U članu 11. stav (1) riječi: "stav (1) tačka a), b) i c)" se brišu, a riječi: "obradu poreznih prijava" se zamjenjuju riječima: "povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu".

St. (2) i (3) se brišu.

Član 7.

U članu 24. stav (1) poslije riječi: "rješenja" dodaju se riječi: "iz člana 11. ove instrukcije, odnosno rješenja donesenog u ponovnom postupku".

U stavu (2) poslije riječi: "ISOP" dodaju se riječi: "kao i zatezna kamata koja se odnosi na indirektni porez koji se ne evidentira u Informacionom sistemu E - porezi".

U stavu (3) riječi: "nadležna organizaciona jedinica Odsjeka za poreze" se zamjenjuje riječima: "Grupa za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu".

Član 8.

U članu 25. poslije stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Zatezna kamata obračunata u korist lica iz člana 8. ove Instrukcije stornira se u slučaju poništavanja rješenja iz člana 11. ove Instrukcije."

Član 9.

U članu 26. stav (1) tačka a) poslije riječi: "E - porezi" dodaju se riječi: "ukoliko se radi o poništenom rješenju koje je evidentirano u tom podsistemu. Ukoliko se radi o poništenom rješenju koje je evidentirano u ISOP-u, obračunata zatezna kamata se stornira zajedno sa storniranjem obaveze koja je po osnovu takvog rješenja evidentirana".

U tački b) riječi: "obradu poreznih prijava" se zamjenjuju riječima: "povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu".

U tački c) na kraju teksta interpunkcijski znak tačka se zamjenjuje interpunkcijskim znakom zarez.

Poslije tačke c) dodaje se nova tačka d) koji glasi:

"(d) postupak storniranja zatezne kamate iz člana 25. stav (2) ove instrukcije provodi se u informacionom podsistemu u kojem je evidentirana odobrena zatezna kamata, a u slučaju da je ista i isplaćena, lice u čiju korist je isplaćena se zadužuje za isplaćeni iznos."

Član 10.

Stupanje na snagu

Ova instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".